

Бэлэмнэний бөлөх оёолоругар квест – дьарык конспега.

Толордо: Замятина Алёна Егоровна, Нам улууһун, Бүтэй –Үрдэттэби “Сардаана” оёо саадын старшай иитээччитэ.

Тиэмэтэ: “Төрөөбүт улууһум – Нам сирэ”

Сыала: Оёолору төрөөбүт сиргэ – уокка, дойдуга таптала, ытыктабылы, киэн туттууну инэри уонна патриотической тыынна иитии.

Соруктара: - Оонньуу көмөтүнэн оёолор билэр – көрөр дьобурдарын сайыннарыы.

- Олорор улуустарын дьаралыгын, былаабын, гимнын туһунан билиилэрин салгыы чингэтии.
- Сангарар саналарын сайыннарыы, тылларын саппаһын байытыы.
- Тылы сөпкө сүһүөххэ араарарга, этии онорорго, бэриллибит буукубанан тыл таһаарага эрчийии.
- Тэннээхтэрин кытта эйэлээхтик оонньууларын, бодоруһалларын тэрийии.
- Толкуйдуур дьобурдарын сайыннарыы уонна болжомтолоох буоларга иитии.
- Киэн туттар биир дойдулаахтарбыт билиилээх политической уонна государственной деятель И.Е.Винокуров уонна поэт Сивцев Е.С. -Таллан Бүрө туһунан билиилэрин чингэтии, убаастабылы иитии.
- Эйбэс сыһыанна, бэйэ – бэйэбэ көмөлөсүһэргэ, сэрэхтээх буолуу быраабылатын тутуһарга, улахан киһи уонна табаарыстара этэрин истэр, атын киһи баһатын учуоттуур, бодоруһар култуураба иитии.

Тыл саппаһын байытыы: Квест, дьаралык, гимн, дьүкээбил

Алтыһар уобаластар:

- Оёо тылын – өһүн сайыннарыы.
- Оёо билэр – көрөр дьобурун сайыннарыы.
- Оёо уопастыбаба сылдыарын- бодоруһарын сайыннарыы.
- Кэрэ эйгэни сайыннарыы.
- Оёо этин сиинин сайыннарыы.

Көрдөрүллэр - туттулар тэриллэр: Сорудахтаах конвертар, карта, пазл, ребус, аудиозапись, кырыллыбыт буукубалар. Хаартыскалар: И.Е. Винокурова портрета, Нам улууһун дьаралыга, былааба, Лена өрүс, Аппааныга баар И.Е.Винокуров музейа, Хатырыкка –М.К.Аммосов музейа, Бөтүнгэ –ытык сир - Ыыс булгуннах, Никольскайга – Сир музейа. Нам элиэннэтигэр баар И.Е.Винокуров памятник, Ржевка сэриилэспит саллааттарга амаммыт сквер, поэт И.Д.Винокуровка – Чабылбаанна анааллаах музей, Намнаабы историко – энтографической музей, М.К.Аммосов болуоссата, Намнаабы И.Е.Винокуров аатынан пед.колледж,

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| <p>дбаралыгын, былаафын, гимнын туһунан билиилэрин чингэтии.</p> <p>Тэннээхтэрин кытта эйэлээхтик оонньууларын, бодоруһалларын тэрийии.</p> <p>Саһарар саһаларын сайыннарыы, тылларын саһаһын байытыы.</p> | <p>аркатытыгар ыйаммыт конверт булаллар.</p> <p>Оҕолор сыыр үрдүгэр ууруллубут пазлы булаллар.</p> <p>Оҕолор ребус таайаллар. Груша, иннэ, массыына, носорог ойуулар кэккэлэспиттэр. Ол тыллар бастакы дорҕоонноруттан тыл таһаараллар.</p> <p>Аудиозапись.</p> | <p>-Картабытын көрүөххэин, айаммыт хантан саҕаланар эбитий?</p> <p>- 1 сорудах: Нам улууһун былааҕа ханнык өгнөртөн турарын ити полоскалартан талан ылыахтааххыт.</p> <p>-1 сорудахы сөпкө толордугут оһон бастакы кистэлэннээх конверты ылаҕыт.</p> <p>-Картабытынан сирдэтэбит.</p> <p>-2 сорудахпыт – пазлы танан оһоруу.</p> <p>- Туох тахсан кэллэй?</p> <p>-Картабытынан сирдэтэбит.</p> <p>-3 сорудахпыт – ребус таайыы.</p> <p>-Гимн диэн тугун аргыспытыгар быһааран биэрин эрэ.</p> | <p><i>Нам улууһун былааҕар баар өгнөрү талан ылаллар, ылдьыкка кэпсиллэр.</i></p> <p>-Халлаан күөх сырдыга өг – ырааһы, сырдыгы. Маһан долгун – Лена өрүһү. От күөх – Эһсиэли хочотун. Маһан куба уонна сэттэ ромбик – Нам улууһун былааҕа буоларын туоһулууллар.</p> <p>-Сыыр үрдүттэн пазл буллубут.</p> <p>-Нам улууһун гербэтин оһорон таһаардыбыт.</p> <p>- Буллубут, хачыалтан. Конверт иһигэр ребус сорудах баар.</p> <p>-Гимн – диэн тылы таһаардыбыт.</p> <p>-Гимн – диэн араас дойдулар сүрүн ырыалара.Гимны туран эрэ истэллэр, ыллыылар.</p> | <p>Сэрэхтээх буолар быраабылатын тутуһар.</p> <p>Улууһун дьаралыгын, былаафын, гимнын арааран билэр.</p> <p>Тэннээхтэрин кытта эйэлээхтик оонньуур,бодоруһар.</p> <p>Гимн дойдубут сүрүн ырыата буоларын</p> |
|--|---|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| <p>Киэн туттар биир дойдулаахтарбыт биллиилээх политическай уонна государственной деятель И.Е.Винокуров уонна поэт Сивцев Е.С. - Таллан Бүрэ туһунан билиилэрин чингэтии, убаастабылы иитии.</p> | <p>И.Е.Винокуров портрета.</p> <p>Хаартыскалар: Аппааныга баар И.Е.Винокуров музейа, Хатырыкка – М.К.Аммосов музейа, Бөтүнгэ –ытык сир -</p> | <p>- Улууспут гимнын ыллаһан иһитиннэриэххэйинг.</p> <p>-Картабытынан сирдэтэбит. -4 сорудах – Хоһоонго ким туһунан этиллэрин таайың.</p> <p>Сахабытдойдутун үрдүнэн Дьол – соргу кустуга алаарар Ол кустук оһуордаах сырдыгар Ылдьаа, эн олобун арыллар.</p> <p>Тус хоту баар дьонун эн ааккын Дьүкээбил сүһума дэһэллэр, Төрөөбүт – үөскээбит бар дьонун Эйигин киэн туттан ахталлар.</p> <p>-И.Е.Винокуров – диэн кимий?</p> <p>-И.Е.Винокуровка тобо саха дьоно махтаналлары?</p> <p>-Быйылгы сылы улуус баһылыга Юрий Иннокентьевич Слепцов Нам улууһугар ким сылынан биллэрбитэй? -Сөпкө эппиэт иһин конверт ылабыт.</p> <p>- Картабытынан сирдэтэбит.</p> | <p>-Буллубут, конверт хатын маска ыйаммыт.</p> <p>-Илья Егорович Винокуров. -Биллиилээх государственнай, политическай деятель.</p> <p>-Аҕа дойду Улуу сэриитин кэмигэр норуоту хоргуйууттан быһаабыта.</p> <p>-И.Е.,Винокуров сылынан.</p> <p>-Буллубут, үөт маска ыйаммытын.</p> | <p>быһытынан, тыһаатабына туран эрэ истиллэрин билэр.</p> <p>Улууспут биллиилээх дьоннорун туһунан билэр, ытыктыыр.</p> |
|--|--|---|---|---|

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| <p>Олорор улуустарын дьаралыгын, былаафын, гимнын туһунан билиилэрин салгыы чингэтии.</p> <p>Тылы сөпкө сүһүөххэ араарарга, этии</p> | <p>Ыыс булгунньах, Никольскайга – Сир музейа.</p> <p>Хаартыскалар: И.Е.Винокуров памятнига, Ржевка сэриилэспит саллааттарга анаммыт сквер, поэт И.Д.Винокуровка – Чабылбанга анааллаах музей, Намнаабы историко – энтографической музей, М.К.Аммосов болуоссата, Намнаабы И.Е.Винокуров аатынан пед.колледж,</p> | <p>-5 соруудах – Нам улууһун нэһиликтэрэ. Конверт иһигэр баар хаартыскалартан ханнык нэһилиэк буоларын быһаарабыт.</p> <p>-Сөпкө эппиэт иһин конверт ылабыт.</p> <p>- Картабытынан сирдэтэбит.</p> <p>-6 соруудах –Улууспут киинигэр Нам бөһүөлэгэр баар бэлиэ миэстэлэр.</p> <p>- Оҕолор, ханнык бэлиэ миэстэлэри билэбитий Намна?</p> <p>- Картабытынан сирдэтэбит.</p> <p>-7 соруудах</p> <p>-Оонньуу кэмигэр ылбыт конвертаргытын аҕалын эрэ. Билиэххитин баҕарабыт дуо кистэлэннээх конвертарга туох баарын?</p> <p>-Бу туох ойуутай?</p> | <p>Аппааныга И.Е.Винокуров музейа, Хатырыкка –М.К.Аммосов музейа, Бөтүнгэ –ытык сир - Ыыс булгунньах, Никольскайга – Сир музейа.</p> <p>-И.Е.Винокуров памятнига, Ржевка сэриилэспит саллааттарга анаммыт сквер, поэт И.Д.Винокуровка – Чабылбанга анааллаах музей, Намнаабы историяны кэпсиир музей, М.К.Аммосов болуоссата, Намнаабы И.Е.Винокуров аатынан пед.колледж,</p> <p>-Буллубут, спортивной площадка эркиниттэн.</p> | <p>Улууһун нэһиликтэрин туһунан билэргэ интириэстээх.</p> <p>Нам бөһүөлэгин бэлиэ миэстэлэрин туһунан билиэн – көрүүн баҕарар баҕата күүһүрэр.</p> <p>Тылы сөпкө сүһүөххэ араарар,</p> |
|--|--|---|---|--|

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| <p>онорорго, бэриллибит буукубанан тыл таһаарага эрчийии.</p> | <p>Куба ойуутун көрдөрөр.</p> <p>Нам улууһун былаабын, гербэтин ойуутун көрдөрөр.</p> <p>Лена өрүс ойууларын көрдөрөр.</p> <p>Буукубалары холбууллар, тыл тахсан кэлэр “НАМ” диэн.</p> | <p>-биһиги улууспутугар туох сыһыаннаах көтөрүй?</p> <p>-Куба диэн тылы сүһүөххэ араарыаххайын эрэ.</p> <p>-Конвертпыт иһигэр өссө туох баарын көрүөххэйинг эрэ. -Бу туох ойуутай? -Бу кимий? -Биһиги улууспутунан ааһар өрүс аата? -Поэт Таллан Бүрэ Лена өрүһү кытта туох сибээстээбий?</p> <p>-Сөп, Лена өрүс. Лена өрүс -диэн тылынан этиитэ оноруоххайын эрэ.</p> <p>-Конвертпыт иһигэр буукубалар бааллар. Тылла таһаарыаххайын эрэ.</p> <p>- Сорудахтардаах квест оонньуубут түмүктэнэр кэмэ кэллэ.</p> <p>-Оҕолор, Наммыт туһунан билэр ханнык ырыалаах этибитий? “Мин Намы таптыбын” ырыабытын ыллаан</p> | <p>-Куба. -Нам улууһун былаабыр, гербэтигэр ойууламмыт көтөр. -Ку – ба. Икки сүһүөхтээх тыл. Бастакыта ку, иккис сүһүөбэ – ба.</p> <p>-Уу, өрүс. -Поэт Таллан Бүрэ.</p> <p>-Лена өрүс. -Таллан Бүрэ Лена өрүс туһунан кимнээбэр да ордуктук хоһооннору, поэмалары айбыт поэт.</p> <p><i>Оҕолор Лена өрүс – диэн тылынан этии онороллор.</i></p> <p><i>Оҕолор буукубаларынан Нам – диэн тылы таһаараллар, аабаллар.</i></p> <p>- “Мин Намы таптыбын” ырыа. <i>Оҕолор 2 куплеты уонна хос ырыатын ыллаллар.</i></p> | <p>этии онорор, бэриллибит буукубанан кылгас тыл таһаарар.</p> <p>Биир дойдулаахтарын поэт Сивцев Е.С. – Таллан Бүрэ айымньыларын билэр, интириэһиргиир.</p> <p>Нам туһунан айымньылары, ырыалары сэргиир.</p> |
|---|--|--|---|--|

| | | | | |
|--|--------------------|--|------------------|---------------------------------------|
| | Балдыт тыл этиитэ. | балдыппытыгар иһитиннэриэххэйинг эрэ. -Аргыспыт махтанар, оҕолор улуустарын туһунан интириэһинэйдик кэпсээтилэр диин. -Көрсүөххэ диэри -Манан айаммыт түмүктэнэр, барыгытыгыгар махтал. | Көрсүөххэ диэри! | Саҕалаабыт дыяланы тигэбэр тириэрдэр. |
|--|--------------------|--|------------------|---------------------------------------|